



**LJEKARSKA/LIJEČNIČKA KOMORA
KANTONA SARAJEVO**
Sprečanska 5, Sarajevo

(ime i prezime)

(ustanova u kojoj je podnosioc zahtjeva zaposlen)

(adresa prebivališta i broj telefona/mobitela, e-mail)

Na osnovu Pravilnika o postupku upisa u registar ljekara te izdavanja, obnavljanja ili oduzimanja odobrenja za samostalan rad (licence) Ljekarske komore KS, podnosim:

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE/ OBNOVU ODOBRENJA ZA SAMOSTALAN RAD
(penzionisani zdravstveni radnik)

Molim Vas da , prema priloženoj dokumentaciji, donesete odluku o izdavanju/obnovi licence/odobrenja za samostalan rad.

Dana,

godine

Podnosilac zahtjeva

Prilog :

1. Diploma o završenom medicinskom fakultetu -ovjerena kopija (strani državljani)
2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu -ovjerena kopija (strani državljani)
3. Uvjerenje o državljanstvu
- 4. Izjavu o poštivanju etičkih principa struke**
- 5. Ljekarsko uvjerenje**
- 6. Ovjerena fotokopija rješenja o korištenju starosne penzije**
- 7. doktori medicine/ koji posjeduju i drugu dokumentaciju koja se tiče stručnog , naučnog ili počasnog zvanja , treba da dostave istu.**

